

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGARE
(Pampiri ya Boraro)

**DITAELO TSE DI TSHWANETSENG GO LATELELWA FA GO ABIWA MADUO
TSELA YA GO SEKASEKA MOKWALO O MOTELELE
SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOTLASE SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO**

KAROLO YA A

POTSO 1

	MAEMO 1	MAEMO 2	MAEMO 3	MAEMO 4	MAEMO 5
A. DITENG Go ikamanya le setlhogo. Tshwaragano ya ditemana. Boithamedi, tihatthamano ya ditiragalo.	Go tswa mo setlhogong gotlhelele. Diteng tse di seng maleba e bile di se matlhagatlhaga. Dikakanyo tse di sa latelaneng e bile di kwadilwe ka tsela e e fosagetseng.	Go umaka setlhogo. Diteng di nyemisa moko. Boithamedi bo a tihaela. Tihatthamano ya ditiragalo tse di sa amaneng e bile di tihaela kgolagano	Ikamanyo e e rileng le setlhogo. Tshwaragano e e magareng ya dikakanyo. Boithamedi jo bo mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo. Diteng di mosola. Tshwaragano e ntle ya dikakanyo. Tlhaloso e e nang le boithamedi. Maiteko a mantle a tihatthamano ya ditiragalo.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng di maleba tota. Tshwaragano e e fetisang ya dikakanyo. Boithamedi jo bo nang le tlhase ya phatsimo. Dintlha tse di kgodisang. Tihatthamano ya ditiragalo e e bopelelang kwa setlhoeng se se kgodisang.
15	1-3	4-6	7-9	10-13	14-15
B. KAGEGO Kgolagano ya ditemana. Matseno, mmele le bokhutlo.	Go kwala fela ditemana ga di a kgaoganngwa. Ga go na matseno le bokhutlo. Ga go tatelano ya dikakanyo mo mmeleng.	Kgolagano e nnye ya ditemana. Dipolelo di na le dikakanyo tse dintsi. Ga go na bosupi jo bo tlhaloganyegang jwa matseno mmele le bokhutlo.	Bosupi jo bo mo magareng jwa kgolagano mo ditemaneng. Matseno mmele le bokhutlo tse di mo magareng.	Go na le bosupi jo bo rileng jwa kgolagano mo ditemaneng. Matseno, mmele le bokhutlo di fitlheletswe sentle.	Ditemana tse di tlhaloganyegang. Kgolagano ya ditemana e e kgodisang. Matseno mmele le bokhutlo di fitlheletswe mo go gaisang.

10	1-2	3-4	4-6	7-8	9-10
C. TIRISO YA PUO LE SETAELE Mopeleto Tlotlontswe segalo Matshwao a puiso Tiriso le tlhopho ya mafoko	Mopeleto o o fosagetseng nako yotlhe. Tiriso ya mafoko ka tsela e e fosagetseng. Tlhokego ya matshwao a puiso.	Diphoso tse dintsi tsa mopeleto. Tlotlontswe e e seng maleba. Tlhopo le tiriso e e bonolo ya mafoko e e sa tiholeng segalo se se maleba. Matshwao a puiso a a fosagetseng.	Diphoso tsa mopeleto tse di mo magareng. Tiriso le tlhopho ya mafoko e e mo magareng. Tlotlontswe e e mo magareng. Diphoso tse di mo magareng tsa matshwao a puiso.	Diphoso tsa mopeleto tse di mmalwa. Tiriso le tlhopo ya mafoko e e amogelesegang. Tlotlontswe e e maleba. Diphoso tse di mmalwa tsa matshwao a puiso.	Ga go na diphoso tsa mopeleto. Tlotlontswe e e gaisang. Tiriso le tlhopho ya mafoko e e fetisang e bile e tihola segalo se se rileng Tiriso e e gaisang ya matshwao a puiso a a maleba.
15	1-3	4-6	7-9	10-13	14-15
Palogotlhe 40					

**TSELA YA GO SEKASEKA LEKWALO
SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO**

KAROLO YA B

POTSO 2

A KAGEGO Aterese, ditumediso le bokhutlo jo bo nepagetseng. Popego e e nepagetseng ya lekwalo la semmuso/kgwebo kgotsa botsalano	Maemo 4 <u>Diphoso tse dikgolo mo dikarolong tse dintsi. Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tlogela khoutu, letlha le motlhalana wa setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba.</u> Popego ya lekwalo semmuso boemong jwa lekwalo la botsalano kgotsa popego ya lekwalo la botsalano boemong jwa la semmuso/kgwebo	Maemo 3 <u>Diphoso tse dinnye mo dikarolong tse di mmalwa. Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tlola letlha kgotsa khoutu. Go sa thalele setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba.</u> Tlhopho e e maleba ya popego mme go fitlhelwa diphosa tsa popego-tlogelo di le mmalwa tsa kagego.	Maemo 2 Aterese e e nang le dikhutshwafatso le matshwao a puiso. Go tlola mola fa go sa tshwanelang. Phoso ya tlhaka e kgolo mo bokhutlong. Tlhopho e e maleba ya popego. Diphoso tse dinnye tsa popego mola ga o a tlola fa o tshwanetseng go tlolewa gona.	Maemo 1 <u>Go nepagala gotlhelele. Go ikamanya gotlhelele le popego e e nepagetseng. Go nepagala gotlhelele. Ikamanyo gotlhelele le popego.</u>
Tshekatsheko 5	1	2	3-4	5
B. DITENG Go ikamanya le setlhogo	Go tswa gotlhelele mo setlhogong. Diteng tse di seng maleba e bile di sa kgathise. Ntliha ya botlhokwa e sa tlhagisiwa	Go umaka setlhogo. Go tlhoka tlhaloso. Go se atlege mo go fitlheleng maikaelelo.	Go ikamanya thata le setlhogo. Go atlega sentle mo go fitlheleng maikaelelo.	Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. Diteng tse di maleba tota. Go atlega gotlhelele mo go fitlheleng maikaelelo

Tshekatsheko 10	1-2	3-5	6-8	9-10
C. TIRISO YA PUO Segalo se se siameng. Setaele. Kamano Tiriso le tlhopho ya mafoko. Matshwao a puiso. Popego ya ditemana	Go se nneng maleba gotlhelele kgotsa segalo se se sa itumediseng. Popego e e bokoa ya dipolelo le ditemana. Matseno le bokhutlo jo bo seng maleba. Go sa kgaoganngwe ga ditemana tsa mmele wa lekwalo.	Maiteko a a magareng a botswerere jwa go itse se se batlegang. Bokhutlo jo bo sa kgaoganngwang le mmele. Dipolelo tse di sa felelang e bile di se na tatelano ya dikakanyo. Maiteko a a sa fitlhelelweng mo ditemaneng tsa mmele wa lokwalo.	Setaele, kamano, tiriso le tlhopho ya mafoko a a maleba. Go atlega sentle ga botswerere jwa go itse se se batlegang. Bokhutlo jo bo kgagogantsweng. Dipolelo tse di feletseng. Thefosano ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo. Kgaoganyo ya ditemana tsa mmele wa lekwalo.	Setaele, kamano, tiriso le tlhopho ya mafoko a a maleba gotlhelele. Botswerere jo bo kgatlisang tota jwa go itse se se batlegang. Thefosano ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo. Kagego e ntle. Tiriso ya puo e e farologaneng ya dipolelo. Kagego e ntle. Tiriso ya puo e e tlhaloganyegang e bile e se na diphoso tsa popego
Tshekatsheko 5 Palogotlhe 20	1	2	3-4	5

KAROLO YA C**POTSO 3**

TSELA YA GO TSHWAYA TSHEKATSHEKO YA MEKWALO E MENGWE YA TSHEDIMOSETSO E E MOSOLA (KWADISO YA BUKATSATSI, PEGELO, MEMORANTAMO, LENANE LA KOPANO, METSOTSO, TSA BOTSHELO JWA MOSW, DIPHASALATSO). SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOTLASE SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO

A. KAGEGO Popego e e nepagetseng jaaka e sedifadiwa ke sekao	Maemo 4 Go se ikamanyeng le popego.	Maemo 3 Go ikamanya go go magareng le popego. Boleele jo bo sa lekanelang.	Maemo 2 Ikamanyo e ntle le popego. Boleele jo bo mo magareng.	Maemo 1 Ikamanyo gotlhelele le popego. Boleele jo bo nepagetseng.
Tshekatsheko 6	1	2-3	4-5	6
B. DITENG Go ikamanya le setlhogo.	Go se atlege mo go nneng maleba. Go tswa mo setlhogong ka makgetho a mantsi. Diteng tse di seng maleba e bile di nyemisa mooko. Go se fitlhelele maikaelelo gotlhelele.	Go tlhagisa setlhogo mme se sa kgomarelwe. Go sa atlege sentle go fithelela maikaelelo.	Go ikamanya le setlhogo mme go na le diphoso tse dinnye tsa go tswa mo setlhogong. Go atlega go go mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng tse di maleba tota. Go fitlhelela maikaelelo gotlhelele.
Tshekatsheko 4	1	2	3	4
C. TIRISO YA PUO Segalo, setaele, puo, mopeleto.	Tlhopho le tiriso ya mafoko a a fosagetseng. Tlhokego ya segalo. Diphoso tse dintsi tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Tlhopho le tiriso ya mafoko e e sa tiholeng segalo se se maleba. Mokgwa o o fosagetseng wa puo, o o thibilelang go tihaloganngwa ga diteng.	Tiriso le tlhopho ya mafoko e e amogelesegang. Diphoso tse dinnye tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Tiriso le tlhopho ya mafoko e e fetisang e bile e tihola segalo se se rileng. Tiriso e e tihaloganyegang ya puo, mopeleto, le matshwao a puiso a a nang le diphoso tse dinnye.
Tshekatsheko 10 PALOGOTLHE 20	2	3-5	6-8	9-10

TSELA YA GO TSHWAYA TSHEKATSHEKO YA MOKWALO WA DIKAROLO TSE DIKHUTSWANE TSA TSHEDIMOSO E E MOSOLA (TELEKERAFO, MEMO, MELAETSA KA KHOMPUTARA, DIPHASALATSO TSE DI AROGANTSWENG, GO TLATSA DIFOROMO) SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOTLASE SELAKANYI SA TSHEKATSHEKO

A. KAGEGO Popego e e nepagetseng jaaka e sedifadiwa ke sekao.	<u>Maemo 4</u> Go sa ikamanye le setlhogo le popego.	<u>Maemo 3</u> Ikamanyo e e magareng le popego.	<u>Maemo 2</u> Ikamanyo e ntle le popego.	<u>Maemo 1</u> Ikamanyo gotlhelel popego.
Tshekatsheko 6	1	2-3	4-5	6
B DITENG Ikamanyo le setlhogo. Boleele jo bo lekanetseng.	<u>Maemo 4</u> Go tswa mo setlhogong gotlhelele. Boleele jo bo feteletseng. Go se fitlhelele maikaelelo.	<u>Maemo 3</u> Go tlhagisa setlhogo kwa ntle ga go atlega mo go fitlhelelang maikaelelo. Tlhamo e telele.	<u>Maemo 2</u> Go ikamanya le setlhogo tota. Go fitlhelela maikaelelo. Boleele jo bo lekanetseng.	<u>Maemo 1</u> Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Go fitlhelela maikaelelo sentle. Boleele jo bo siameng.
Tshekatsheko 4	1	2	3	4
C. TIRISO YA PUO Segalo se se nepagetseng, setaele, kamano, tiriso le tlhopho ya mafoko, mopeleto le popego.	<u>Maemo 4</u> Popego le segalo se se seng maleba gotlhelele. Popego e e bokoa ya dipolelo, mopeleto le matshwao a puiso.	<u>Maemo 3</u> Popego le setaele se se mo magareng. Dipolelo tse di sa felelang e bile di tlhoka tatelano ya dikakanyo. Diphoso tse mo magareng tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	<u>Maemo 2</u> Popego le segalo se se siameng makgetho a le mantsi. Dipolelo tse di feleletseng mme go dirisitswe puo, mopeleto le matshwao a puiso a a siameng. Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo.	<u>Maemo 1</u> Popego le segalo se se maleba gotlhelele. Mefuta e e farologaneng ya dipolelo tse di tswakantsweng. Tiriso e e tlhamaletseng le go tlhaloganyesega ya puo mme e na le diphoso tse dinnye tsa puo.
Tshekatsheko 10 PALOGOTLHE 20	2	1-5	6-8	9-10